

Dr Njegoslav Vukotić, dipl.inž.geod.

RAČUNANJE POVRŠINA I VRIJEDNOSTI TABLI,
"APROKSIMACIJE" I ELEMENATA ZA ISKOLČENJE PARCELA DŽEPNIM RAČUNARIMA
HP - 67 I HP - 41 cv


Analitička obrada projekta komasacije podrazumijeva i određivanje koordinata detaljnih tačaka tabli sa računanjem površina tabli iz koordinata. Odatle nadalje za računanje vrijednosti tabli, "aproximacije", elemenata za iskolčenje, ispravki, procjene smjera nadjele i dr. postoji više načina, počev od računanja planimetrima do potpuno automatizovanog.

Ovdje će se prikazati jedan postupak koji je na sredini između ručnog i automatskog.

Sastoji se od:

1. Pripreme
2. Računanje elemenata lamela iz koordinata
3. Računanje P i V dijelova lamele, lamele i cijele table
4. Računanje "aproximacije"
5. Računanje elemenata za iskolčenje parcela

1.




SL. 1

Zadatu tablu (kao na sl.1.) treba najprije lamelisati povlačenjem (crtkastih) linija, paralelnih smjeru nadjele, kroz sve tačke table i sve prelomne tačke procjene.

Radi lakšeg i tačnijeg rada, po prijedlogu Ing. F. Gaganića, na providnoj foliji stabilnih dimenzija ("drafteks"), formata A3 odštampana je milimetarska mreža čime su paralelne linije unaprijed definisane. Tabla se prekopira sa originala plana tako da se smjer nadjele poklopi sa jednom od linija milimetarske mreže (prilog 1.).

Za tako dobivene lamele opštег oblika kao na sl. 2. stotinom se očita visina




Sl. 2

lamele H i paralelne stranice a_i i b_i svih trapeza koji tu lamelu čine. Podaci se pišu

tušem na kopiji milimetarskog papira (sa nanijetom tablom). Takva obična ("kseroks") kopija uradjena u više primjeraka može korisno poslužiti u više faza rada (npr. za registrovanje nadjele, kod aproksimacije, kod iskolčenja i dr.). Opis kopije table vidi se u prilogu br.1. Linije procjedbenih razreda, radi bolje preglednosti, izvlače se u boji. eventualna mala pomjeranja linije procjedbenih razreda uslijed grafičkog očitavanja elemenata lamele ne utiču na ukupnu tačnost računanja.

2. Računanje elemenata lamele iz koordinata odnosi se na računanje grupe lamela smještenih izmedju zadatih detaljnih tačaka table.



Na sl. 3. prikazan je dio sl. 1. t.j. dio table izmedju tačaka A, B, C i D

Zadato je:

$y_A, x_A, y_B, x_B, y_C, x_C, y_D, x_D,$
 h_1, h_2

Traži se: $H_1 = H_A^B$, $H_2 = H_C^D$, $d_1 = d_B^C$, $d_2 = d_{B_1}^C$, $d_3 = d_{B_2}^D$

(U opštem slučaju $d_i = \frac{C_i}{B_i}$)

U kompjuterski program nazvan "Obrada lama" upisuju se najprije dati podaci pa se kao rezultat redom dobivaju traženi. Mjerene visine se najprije izravnaju na visinu iz koordinata. U slučaju sa sl.3. mora biti:

$$H_2 = h_1 + h_2$$

Isto važi i za dužine tj. mora biti:

$$d_B^C = a_1 + a_2 \text{ itd. redom.}$$


Kad se stigne do jedne od tačaka A ili D (zavisno od toga koja je manje udaljena od pravca BC) upisuju se koordinate slijedeće tačke table jedna po jedna (umjesto A ili umjesto D) dok se ne stigne do kraja table. Poslednja lamela je, po pravilu mali trougao čija se površina računa iz $d_{Bn}^{Cn} i H_n$

Dobiveni podaci se upisuju u obrazac "aproksimacija" (prilog 2) tako što se odmah upisuju izravnate vrijednosti. Kako se lamele naslanjaju jedna na drugu za svaku datu stranu lamele vrijednosti od sjećaka se označavaju sa ai.

Kao medjurezultat ovih računanja mogu se dobiti koordinate tačaka B_i i C_i koje se u slučaju kasnijih intervencija, kao što je npr. promjena smjera nadjele za dio table, mogu koristiti za dalju obradu.

3. Tako pripremljena tabla obradjuje se dalje programom nazvanim "Računanje P i V lamela" (prilog 3). Za jednu lamelu (iz obrazca "aproksimacija") u računar se upisuju najprije visina H, al i bl (vidi sl.2.), očita i upiše vrijednost površine P_i , zatim se redom upisuju a_i , b_i i očitavaju P_i . Na kraju se očita $P = \sum P_i$ - ukupna površina lamele, upišu redom brojevi procenbenih razreda i očita V - vrijednost lamele.

Posebno treba pratiti kopiju table da bi se pravilno uzmale odgovarajuće strane trapeza koje mogu biti i nula kao u primjerima na sl.4.



Sl. 4

Računanje se vrši po formulama za računanje površina trapeza. Vrijednost lamele se upisuje crvenim tušem.

Po završenoj obradi, potrebne kontrole se dobiju sabiranjem svih površina i množenjem pojedinih zbirova po procendbenim razredima. Površina table, dobivena na ovaj način, mora se slagati do na $1-2 \text{ m}^2$ sa površinom table dobivenom iz koordinata.

4. Po izvršenoj nadjeli tj. kad je zbir vrijednosti pojedinih iskaza jednak vrijednosti table i kad je određen tačan redoslijed iskaza može se pristupiti računanju površina koje odgovaraju zadatim vrijednostima iskaza - to je tzv. "aproksimacija". Program nazvan "Aproksimacija", sačinjen je na osnovu formula datih u (1). Kao rezultat dobije se svaka parcijalna površina po procendbenim razredima, ukupna nadijeljena površina i visina h pomoću koje se nadalje računaju elementi za iskolčenje parcele.

Radi sprovodjenja programa "Aproksimacija" potrebno je najprije izvršiti pripreme tako što se u obrazac "Aproksimacija" (prilog 4.) upišu broj table, brojevi iskaza i podaci o lamelama koje cijele ili dijelom ulaze u taj iskaz (vrijednosti se opet upisuju crvenim tušem). Za lamele koje cijele ulaze u iskaz odmah se prenesu i njihovi podaci: visina, površine po procendbenim razredima i ukupna površina.

Zatim se u računar upisuju podaci o lameli ($H, a_i, b_i, br.$ procendbenog razreda), upiše tražena vrijednost i očitaju $h, P_i, \sum P_i$ (prilog 5.).

Podaci o lameli upisuju se samo jednom bez obzira koliko iskaza u njoj treba nadijeliti.


5. Računanje elemenata za iskolčenje parcela izvodi se programom, nazvanim (u proizvodnji) "Parcelacija", upisuje se u obrazac "Računanje elemenata za iskolčenje parcela" i radi se slično kao "Obrađa lamela" (prilog 6.).

Zadato je: Koordinate svih detaljnih tačaka table i visine svih lamela. Počinje se četvorougлом: A, B, C, D.

Traži se: s_{L_i} i s_{D_i} - lijevi i desni frontovi za zadate visine h_i .

Program je veoma jednostavan: najprije se upišu koordinate prve četiri date tačke zatim se upisuju visine h_i i očitavaju frontovi s_{L_i} i s_{D_i} .

Moguće je takodje tražene frontove računati iz proporcije



Sl.5

U kojoj je, iz prethodne obrade, sve već poznato.

Prednosti ovakvog načina rada u odnosu na dosadašnji (u koje su obrade table, računanje P i V table i aproksimacije radjeni ručno, planimetrima, a računanje elemenata za iskolčenje računarom HP-67 preko zadatih površina uz prethodno lamelisanje table) su slijedeće:

- sva obrada se upisuje u obrasce sa podacima koji se mogu tačno ponoviti, kontrolisati i lako koristiti,
- sva računanja su iz koordinata,
- brzina rada se višestruko povećava. U Geodetskom zavodu Sarajevo prihvaćen je normativ uvećan za 400%.

Uloga računara tipa HP-67 i HP-41 cv u tehnologiji jedne geodetske izvodjačke organizacije značajna je i zbog odredjene sigurnosti u izvodjenju poslova koji se mogu izvršavati na više načina i koji se mogu koristiti, odnosno imati u rezervi i kada bolji i brži načini kao što je potpuna automatizacija iz određenih razloga zakažu. U tom cilju potrebno je razviti jedinstven pristup obradi tako da se uviđek, po potrebi, može brzo preći sa jedne tehnologije na drugu.

Osim toga za eventualne radove u inostranstvu, koji su danas sve češći, mali računari su jednostavniji i efikasniji od bilo koje druge tehnologije u zemlji.

Napominje se da su sve obrade navedene u ovom radu izvodjene na računarima HP-67 i HP-47 cv bez korišćenja perifernih uredjaja od kojih se može očekivati dalje povećanje efikasnosti u radu.


L i t e r a t u r a

- (1) P. Vulević: Jedan od načina deobe komasacione table,
Geodetska služba br.20., str. 16-22.

K. O. STANOVY

DISPOZICIJA TABLE BR.

PRIMER 1



RACUNANJE POVRŠINA TABLI PO PROCENBENIM RAZREDIMA – APROKSIMACIJA – PRILOG 2.

714

**RAČUNANJE POVRŠINA TABLI PO PROCENBENIM RAZREDIMA
- APROKSIMACIJA -**

PRILOG 3.

Strana

| Broj Linija | Grup. Klasa Klasa Lamele | Citanje na planimetru | Rezlike | 15° počevšod jedinica | Površina ha a m ² | POVRŠINE PO KLASAMA | | | | | | | | Definitivna | | | |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------|-----------------------------|---------------------------------|--|-------|-------|-------|--------|--------|----|----|--------------------------------------|---------------------------------|----------|--------|
| | | | | | | 1 2.0 | 2 0.9 | 3 0.7 | 4 0.5 | 5 0.35 | 6 0.20 | 7 | 8 | Vrijednost lin. p. | Površina ha a m ² | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| <i>TABLA BR. 12</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LAMELA 1. | | | | | $h = 104.0$ | $Q_1 = 404.42$ | | | | | | | | | | 2500850 | 30193 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LAMELA 2. | | | | | $h = 153.0$ | $Q_1 = 400.15$ $Q_2 = 5.00$ | | | | | | | | | 2158110 | 62055 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LAMELA 3. | | | | | $h = 190.0$ | $Q_1 = 399.0$ $Q_2 = 7.00$ | | | | | | | | | 2928910 | 77203 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LAMELA 4. | | | | | $h = 25.0$ | $Q_1 = 189.0$ $Q_2 = 207.0$ $Q_3 = 19.45$ | | | | | | | | 4089105 | 10180 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LAMELA 5. | | | | | $h = 72.5$ | $Q_1 = 162.0$ $Q_2 = 165.0$ $Q_3 = 5.00$ $Q_4 = 20.30$ $E_{Q,i} = 407.30$ 12362.80 29543 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LAMELA 6. | | | | | $h = 28$ | $Q_1 = 87.0$ $Q_2 = 40.0$ $Q_3 = 266.73$ | | | | | | | | $E_{Q,i} = 407.73$ 5007.60 11248 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LAMELA 7. | | | | | $h = 8.0$ | $Q_1 = 25.0$ $Q_2 = 12.30$ $Q_3 = 227.0$ $Q_4 = 32.89$ $E_{Q,i} = 407.89$ 1417.30 3265 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LAMELA 8. | | | | | $h = 12.0$ | $Q_1 = 157.0$ $Q_2 = 195.0$ $Q_3 = 27.0$ $Q_4 = 28.74$ $E_{Q,i} = 407.94$ 2663.90 4885 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREVOD | | | | | | | | | | | | | | | | 10125545 | 241880 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAČUNANJE POVRŠINA TABLI PO PROCENBENIM RAZREDIMA = APRÖKSIMACIJA =

PRILOG 4

Strain

RAČUNANJE POVRŠINA TABLI PO PROCENBENIM RAZREDIMA
- APROKSIMACIJA -

PRILOG 5.

Strana

| Broj Liste | Grupa | Išak Klasse | Citanje na planimetru | Razlika | Pronizvod | Popravak | POVRŠINE PO KLASAMA | | | | | | | | | | Definitivna | | |
|-------------------|-------|----------------|-----------------------------|---------|-----------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | 1 ha a m ² | 2 ha a m ² | 3 ha a m ² | 4 ha a m ² | 5 ha a m ² | 6 ha a m ² | 7 ha a m ² | 8 ha a m ² | 9 ha a m ² | 10 ha a m ² | 11 ha a m ² | 12 ha a m ² | 13 ha a m ² |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| T A B L A B.R. 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 010 | L-1 | $b=7083$ | | | | | | | | | | | | | | | | 1430000 28660 |
| 430 | 010 | L-1 | $b=5317$ | | | | | | | | | | | | | | | | 1070350 29555 |
| | 010 | L-2 | $b=77442$ | | | | | | | | | | | | | | | | 1049250 30155 |
| | | | 12759 | | | | | | | | | | | | | | | | 2220000 51698 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 010 | L-2 | $b=7858$ | | | | | | | | | | | | | | | | 1108460 31890 |
| | 010 | L-3 | $b=12879$ | | | | | | | | | | | | | | | | 1147560 52095 |
| | | | $\Sigma b=20677$ | | | | | | | | | | | | | | | | 3500000 83986 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 010 | L-3 | $b=4354$ | | | | | | | | | | | | | | | | 5200000 19774 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | 010 | L-3 | $b=1827$ | | | | | | | | | | | | | | | | 21117 76401 |
| | 010 | L-4 | $b=2650$ | | | | | | | | | | | | | | | | 1410000 10160 |
| | 010 | L-5 | $b=1965$ | | | | | | | | | | | | | | | | 1500000 4795 |
| | | | $\Sigma b=51492$ | | | | | | | | | | | | | | | | 22366 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | 010 | L-5 | $b=5925$ | | | | | | | | | | | | | | | | 23736 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 010 | L-5 | $b=250$ | | | | | | | | | | | | | | | | 1050 |
| | 010 | L-6 | $b=2850$ | | | | | | | | | | | | | | | | 11448 |
| | 010 | L-7 | $b=800$ | | | | | | | | | | | | | | | | 3263 |
| | 010 | L-8 | $b=1800$ | | | | | | | | | | | | | | | | 4895 |
| | 010 | L-9 | $b=116$ | | | | | | | | | | | | | | | | 473 |
| | | | $\Sigma b=5776$ | | | | | | | | | | | | | | | | 21109 |

PRILOG 6

STRANZA

RADNA JEDINICA ZA KOMASACHE - BILJINA